



**SDP**  
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE

**KLUB POSLANIKA**  
**Podgorica, 26. oktobar 2021.godine**

10:31

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	26.10.2021. GGD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-1/27-41
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**PREDsjEDNIK**  
**Aleksa Bećić**

Obavještavam Vas da ću na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u ime Kluba Socijaldemokratske partije – Albanske koalicije “JEDNOGLASNO”, predsjedniku Vlade, g-dinu Zdravku Krivokapiću, postaviti pitanje na Drugoj posebnoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasjedanja koja će se održati 29-tog oktobra 2021.godine.

S poštovanjem,

**PREDsjEDNIK KLUBA POSLANIKA**

**mr Raško Konjević**

**Poštovani predsjedniče Vlade,**

**U skladu sa članom 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam Vam sljedeće pitanje:**

Osjećate li odgovornost kao najodgovornija politička ličnost u državi zbog činjenice da je Crna Gora dobila najgori godišnji Izvještaj Evropske komisije, posebno u svjetlu činjenice da imamo blokadu sve tri grane vlasti, kao i da ni nakon godinu dana nije pokrenut bilo kakav dijalog vlasti i opozicije za deblokadu stanja u pravosuđu, što je jedan od ključni uzroka zaustavljanja našeg evropskog puta?

### **OBRAZLOŽENJE**

Svi relevantni politički i društveni javni akteri saglasni su da je nedavno objavljeni Izvještaj EK najlošiji do sada, a to potvrđuje i mjerljiv podatak da smo dobili najgoru prosječnu ocjenu od kada je uvedena ova kategorija u EU izvještajima.

Crna Gora stagnira na gotovo svim poljima, i to je očigledna činjenica koju nije potrebno posebno obrazlagati.

Ono što je za posebnu zabrinutost, a što oslikava potpuno odsustvo političke volje vlasti za napretkom crnogorskog društva, je izostanak bilo kakvog dijaloga vlasti i opozicije koji bi vodio deblockada vd stanja u pravosuđu i implementaciji Ustavnih amandmana, što je jedno od ključnih privremenih mjerila za poglavljva vladavine prava.

Vlast veoma dobro zna da bez ispunjavanja privremenih mjerila tj. postizanja dogovora i kvalifikovane većine u Parlamentu oko visokih pravosudnih funkcija nema nikakvog daljeg kretanja na putu ka EU, budući da je to jedna od glavnih stavki nove Metodologije proširenja.

Odbijanjem da otvorи dijalog i implementira Ustav u dijelu pravosuđa vlast svjesno i direktno radi protiv naših EU integracija, odnosno vodi antievropsku politiku.

Premijer kao politički najodgovornija ličnost u državi, Ustavom ovlašćen da u ime Vlade vodi unutrašnju i vanjsku politiku, prva je adresa koja javnosti mora dati odgovore i objašnjenja zbog čega vlast koju predvodi vodi takvu politiku, suprotnu nacionalnim interesima države.

Odgovor zahtijevam i u pisanoj formi.

**P O S L A N I K**

**mr Raško Konjević**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Raško Konjević". It is written in a cursive style with some loops and variations in line thickness.



Vlada  
Crne Gore  
Kabinet predsjednika Vlade

PRIMLJENO:		29.10.	20.11. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:		00-61-1121-4112	
VEZA:			
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

Adresa: Karađorđeva bb,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 530  
fax: +382 20 242 329  
kabinet@gov.me

Podgorica, 29. 10. 2021. godine

Poštovani predsjedniče,

Dostavljam Vam odgovor na pitanje **Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Crne Gore – Albanske koalicije 'Jednoglasno'**:

Poštovani poslaniče Konjeviću,

Izvještaji Evropske komisije za Crnu Goru predstavljaju presjek stanja pristupanja naše države u pretpriступnim pregovorima i u odnosu na političke, ekonomske i administrativne kriterijume i 33 posmatrana poglavља u kojima Crna Gora pregovara o članstvu i, još važnije, o tome kakvu državu i društvo želimo da stvaramo – svi zajedno.

Vaše zapažanje da je ovogodišnji Izvještaj gori od prethodnih bazirate na uprošćenoj kvantitativnoj ocjeni prosjeka napretka Crne Gore. Naime, na skali od 1 do 5, Crna Gora je dobila ocjenu 3,11 u dijelu spremnosti za članstvo, dok je u dijelu napretka za tekuću godinu Crna Gora dobila ocjenu 3,03. Međutim, najkompleksniji društveni projekat evropeizacije Crne Gore ne može se posmatrati kroz jedan broj. I da je tako nešto ispravno, podsjećam da se svaka oblast ocjenjuje dvostrukom: preko spremnosti za članstvo u nekom poglavljiju uopšte i preko ostvarenog napretka u toj oblasti u jednogodišnjem posmatranom periodu. Prema prvom kriterijumu, Crna Gora je danas bliža Uniji nego što je bila 29. avgusta ili u novembru prošle godine – prije nego je sadašnja Vlada stupila na dužnost. Kako je to moguće? Zato što ni u jednom poglavljiju ovogodišnji Izvještaj ne detektuje nazadovanje. Dakle, u svakom poglavljiju mi nismo kao društvo ugrozili prethodno postignuti stepen približenosti Uniji.

Kada su u pitanju rezultati brzine godišnjeg napretka po pregovaračkim poglavljima, Crna Gora je dobila istu ocjenu u 16 pregovaračkih poglavljija, u 13 poglavlja smo se u reformama kretali usporenije nego 2020., dok je u četiri (4) poglavlja ostvaren bolji rezultat (5, 8, 32 i 33). Uprkos brojnim izazovima koje sa sobom nosi istorijski događaj, kao što je prva promjena vlasti na izborima u jednom društvu, koje na tu osnovnu dinamiku demokratije nije naviklo, uprkos

stalnim nametanjem tema koje nas skreću sa evropske agende i uprkos zastrašivanju da svaka promjena u odnosu na prethodni *status quo* ugrožava Crnu Goru, mi smo održali dostignuto i uspjeli da se pomjerimo naprijed.

Kada me pitate, da li osjećam odgovornost za rezultate u ovogodišnjem Izvještaju: naravno da osjećam. Bilo bi neozbiljno ne osjećati odgovornost, kada se nalazite na tako značajnoj funkciji, kao što je premijerska. Ipak, dozvolite mi da isto pitanje postavim i drugim važnim činiocima u procesu učlanjenja u Uniju. Osjećaju li odgovornost tehnička vlada mog prethodnika i njegovi ministri, na čiji se rad odnosi pola izvještajnog perioda (jun 2020 – decembar 2020)? Osjeća li odgovornost Vaš tradicionalni koalicioni partner, koji je naše pregovore sa EU učinio najdužim u istoriji evropskih integracija? Osjeća li vaš tradicionalni koalicioni partner odgovornost kada Izvještaj eksplisitno apostrofira aferu „Koverta“, čiji su direktni i indirektni akteri upravo čelnici te iste partije? Osjećaju li odgovornost čelnici pravosuđa, u kontekstu činjenice da ovaj Izvještaj ponovo, ali nikad oštije, konstatiše selektivnost pravde, zloupotrebu instituta, poput priznanja krivice itd., a zbog kojih je u pravosuđu ocijenjeno da nema napretka? Na kraju, osjećaju li predstavnici u ovom domu odgovornost za činjenicu da se više desetina vladinih prijedloga zakona, koji su važni u evropskoj agendi, nalazi na čekanju za usvajanje? Zašto ovaj dom nije uradio više da se stvori politički ambijent u kojem ništa ne može biti važnije od usvajanja reformskih zakona? Ja sam zato ponosan na rad ove Vlade i napredak koji je učinjen, uprkos ovim izazovima.

Dozvolite da istaknem i jednu stvar koja se nikada neće naći u zvaničnim dokumentima EU, a koja je notorna činjenica. Crna Gora nikada ne bi mogla da uđe u EU kao jedina članica koja nikada nije smijenila vlast na izborima. Da nije došlo do demokratske promjene čiji su dio ljudi iz ove vlade i većine, klauzula balansa bi postala naša sADBINA. Prethodni režim nije imao političku volju za temeljne reforme i rezultate u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Ova vlast to dokazano ima.

Svakako osjećam odgovornost za demokratsku stabilnost i nastavak evropskog puta Crne Gore. Ekonomski politika ove Vlade zaslužna je za opstanak u najnepovoljnijim uslovima pandemije i sistema koji je prethodno neodgovorno vođenje države dovelo do granice održivosti. Konsolidovali smo javne finansije i održali ekonomiju. Ponudili programske, reformske i razvojni budžet. Osjećam odgovornost koju dijelim sa svojim saradnicima da ovo bude samo početak. Zato smo pokrenuli ekonomski program reformi „Evropa sad“. Pored toga, kao predsjednik Vlade, osjećam odgovornost za rješavanje najvećeg i najdugovječnijeg problema naše administracije i društva pored deficit-a u vladavini prava – nedostajućih administrativnih kapaciteta za preuzimanje svih

obaveza iz članstva u Uniji. Zato ćemo pokrenuti program administrativnih reformi „Evropa ovdje“ kojim ćemo, koristeći pamet i znanje cjelokupnog društva, uči u sistemsko jačanje kapaciteta za ubrzanje pregovora o članstvu.

Ponoviću: osjećam odgovornost, ali nadam se da tu nijesam usamljen, već da je dijelimo svi, za snažniji, otvoreniji, iskreniji, odgovorniji društveni i politički dijalog kojim ćemo stvoriti pretpostavke za sva rješenja koja prema Ustavu zahtijevaju kvalifikovanu većinu. I šire od toga, molim sve da budemo odgovorni i ne podižemo tenzije u Crnoj Gori. Podijeljeno društvo ne može punim plućima zakoračiti naprijed. Učinimo sve da se političke ocjene iz ovog Izvještaja ne ponove u sljedećem. Naši građani nemaju dilemu – budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji. Svako ko aktivno doprinosi nerješavanju preporuka iz Izvještaja treba da bude pozvan na odgovornost za skretanje sa evropskog puta. Vlada na čijem sam čelu i ja lično preuzimamo odgovornost i već smo krenuli u rješavanje detektovanih nedostataka. Neka to urade i ostali u domenu svojih nadležnosti.

S uvažavanjem,

Predsjednik Vlade Crne Gore  
Prof. dr Zdravko Krivokapić

